



USAID
OD AMERIČKOG NARODA



USAID-OV PROJEKAT E-UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INFORMACIONOG SISTEMA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE (ISCN) ZA CENTRALNE NABAVNE ORGANE (CNO)

Oktobar 2024.

Verzija 1.1

Izrada ovog dokumenta omogućena je uz izdašnu podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su autori te nužno ne odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

SADRŽAJ

1.	Administracija liste ugovornih organa za koje CNO provodi nabavke	4
1.1.	Početni interfejs aplikacije.....	4
1.2.	Navigacija do interfejsa za listu ugovornih organa	5
1.3.	Ažuriranje ugovornih organa za koje CNO provodi nabavke.....	6
2.	Administracija artikala kroz sistem za centralizovane javne nabavke.....	9
2.1.	Navigacija do interfejsa za pregled artikala	9
2.2.	Pregled artikala	10
2.3.	Forma za unos artikla	11
2.4.	Forma za izmjenu artikla	14
2.5.	Brisanje artikla	15
2.6.	Deaktivacija artikla.....	17
2.7.	Aktivacija artikla.....	19
2.8.	Kloniranje artikla	21
2.9.	Import artikala	23
2.9.1.	Unos novih artikala kroz import	23
2.9.2.	Izmjena postojećih artikala kroz import	24
3.	Administracija poziva za izražavanje potreba kroz sistem za centralizovane javne nabavke	27
3.1.	Navigacija do interfejsa za pregled poziva.....	27
3.2.	Pregled poziva.....	28
3.3.	Forma za unos poziva	29
3.4.	Forma za izmjenu poziva.....	34
3.5.	Poništenje poziva	35
3.6.	Brisanje poziva.....	36
3.7.	Kloniranje poziva	37
4.	Pregled podnesenih zahtjeva za poziv kroz sistem za centralizovane javne nabavke.....	39
4.1.	Navigacija do interfejsa za pregled zahtjeva.....	39
4.1.1.	Navigacija putem aplikacijskog meni-a:.....	39
4.1.2.	Navigacija putem vezanih zahtjeva za poziv	40
4.1.3.	Navigacija putem kartice sa opcijama na detaljima poziva	40

4.2.	Pregled svih zahtjeva	41
4.3.	Detalji jednog zahtjeva	42
4.4.	Pregled ukupnih iskazanih potreba za poziv.....	43
5.	Provodenje centralizovane nabavke kroz sistem za centralizovane javne nabavke	44
5.1.	Kreiranje postupka za centralizovanu javnu nabavku.....	44
5.2.	Postupci koji nisu podijeljeni na lotove	45
5.3.	Postupci koji su podijeljeni na lotove.....	49
5.4.	Raspodjela artikala po lotovima.....	50
5.4.1.	Ručna raspodjela	51
5.4.2.	Jedinstveni artikli po lotu.....	53
5.4.3.	Jedinstveni ugovorni organi na lotu	53
6.	Objava obavještenja o dodjeli i unos ponude za centralizovanu javnu nabavku.....	54
6.1.	Unos dodjele na postupku (uz provodenje aukcije)	54
6.2.	Unos dodjele na postupku (bez provodenja aukcije).....	62
7.	Administracija okvirnih sporazuma.....	67
7.1.	Navigacija do interfejsa za pregled okvirnih sporazuma.....	67
7.2.	Pregled okvirnih sporazuma.....	68
7.3.	Forma za unos okvirnog sporazuma	69
7.4.	Forma za izmjenu okvirnog sporazuma.....	71
7.5.	Brisanje okvirnog sporazuma	72
8.	Administraciju ponuda.....	73
8.1.	Navigacija do interfejsa za pregled ponuda.....	73
8.2.	Pregled ponuda.....	74
8.3.	Forma za izmjenu ponude (dopunu podataka)	75

1. Administracija liste ugovornih organa za koje CNO provodi nabavke


1.1. Početni interfejs aplikacije

Nakon uspješne prijave na e-CJN portal korisnik se navigira na aplikativni interfejs koji je prikazan na slici ispod:

The screenshot shows the homepage of the e-CJN portal. At the top, there is a header bar with the text "Centralni nabavni organ - TK", "URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA", and "Bosanski". Below the header are four circular icons representing different categories: "Zadaci na čekanju" (Pending tasks) with 0 items, "Postupaka" (Processes) with 0 items, "Ugovorenih nabavki" (Bidding history) with 0,00 KM, and "Poslanih poziva za nabavku" (Requests for bidding) with 0 items. Below these icons is a search bar with fields for "Vrijeme" and "Vrsta" and a "Pretraži" button. A table below the search bar has columns for "Opis" and "No Rows To Show".

1.2. Navigacija do interfejsa za listu ugovornih organa

Do interfejsa za pregled liste ugovornih organa za koje CNO provodi nabavke moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za potrebno je kliknuti sekciju „Ugovorni organi“, zatim na meni element „Lista za centralizovane nabavke“.

1.3. Ažuriranje ugovornih organa za koje CNO provodi nabavke

Na slici ispod prikazan je primjer administrativnog interfejsa za administraciju ugovornih organa. U primjeru na slici ispod, CNO još uvijek nije dodao ugovorne organe za koje namjerava provoditi centralizovane nabavke, zbog čega je lista ispod trenutno prazna:

Centralni nabavni organ - SBK URED ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA / URED ZA JAVNE NABAVKE ZA POTREBE KO... ▾ Bosanski ▾

Ugovorni organi > Lista za centralizovane nabavke > Izmjena

LISTA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE

Ugovorni organ

+ Dodati na listu

< Nazad

OPCIJE

Izmjeni

Eksportovati

Da bi se lista ugovornih organa mogla ažurirati, potrebno je prvo kliknuti na dugme „Izmjeni“, kao što je prikazano na slici ispod:

Centralni nabavni organ - SBK URED ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA / URED ZA JAVNE NABAVKE ZA POTREBE KO... ▾ Bosanski ▾

Ugovorni organi > Lista za centralizovane nabavke > Izmjena

LISTA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE

Ugovorni organ

+ Dodati na listu

< Nazad

OPCIJE

Izmjeni

Eksportovati

Nakon klika na dugme forma se otvara u modu za ažuriranje:

Ugovorni organi > Lista za centralizovane nabavke > Izmjena

LISTA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE

Ugovorni organ

Odustali

+ Dodati na listu

Sačuvati

Napomena:

Da bi se podaci sačuvali, potrebno je kliknuti na dugme „Sačuvati“ koje je pozicionirano u donjem desnom dijelu forme. Tek nakon spašavanja podataka izmjene urađene kroz formu će biti primijenjene, a lista ugovornih organa ažurirana.

Ugovorni organ se dodaje na listu na sljedeći način:

1. Na selektoru ugovornih organa, prikazanom na slici ispod, potrebno je odabrat ugovorni organ za koji se namjeravaju vršiti centralizovane nabavke

Ugovorni organ > Lista za centralizovane nabavke > Izmjena

LISTA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE

Ugovorni organ

- JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULINU TRAVNIK
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DRVETINE", BUGOJNO
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KJAFUJA PRUŠAK" PRUSAC
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE"
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "BRISTOV" BUGOJNO
- JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO
- JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "GUČA GORA"
- JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVICA" PREOČICA VITEZ

+ Dodati na listu

Sačuvati

2. Nakon odabira ugovornih organa u selektoru, klikom na naznačeno dugme na slici ispod taj ugovori organ se dodaje u listu:

Ugovorni organ > Lista za centralizovane nabavke > Izmjena

LISTA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE

Ugovorni organ

- JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO

+ Dodati na listu

Odustati

Sačuvati

Nakon dodavanja ugovornog organa interfejs će imati naredni izgled:

Ugovorni organ > Lista za centralizovane nabavke > Izmjena

LISTA ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE

Ugovorni organ

- JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO

Status

- Aktivno

Izbrišati

+ Dodati na listu

Odustati

Sačuvati

Na slici iznad prikazan je ugovorni organ koji je dodan kroz prethodna dva koraka. Za ovaj ugovorni organ dozvoljena je promjena statusa, kao i brisanje iz liste.

Ponavljanjem koraka 1. i 2. lista se popunjava ugovornim organima.

Ugovornom organu može se dodijeliti jedan od dva statusa:


- Aktivno – automatski se postavlja nakon dodavanja novog ugovornog organa, označava da ugovorni organ može učestvovati u centralizovanim postupcima javne nabavke
- Neaktivno – označavan da ugovorni organ ne učestvuje u centralizovanim javnim nabavkama

Status „Neaktivno“ uveden je radi historijskog čuvanja podataka. Ako je neki ugovorni organ već učestvovao u centralizovanom postupku javne nabavke, tada njegovo brisanje nije dozvoljeno, ali mu se status može promijeniti na „Neaktivno“, čime mu se onemogućava učešće u budućim centraliziranim postupcima javnih nabavki koje provodi CNO.

2. Administracija artikala kroz sistem za centralizovane javne nabavke

2.1. Navigacija do interfejsa za pregled artikala

Do interfejsa za pregled artikala moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za potrebno je kliknuti sekciju „Artikli“, zatim na meni element „Pretraga“.

2.2. Pregled artikala

Prikazani interfejs pruža listu svih unesenih artikala zajedno sa osnovnim informacijama o artiklu kao što su vrsta, status i slično.

The screenshot shows a user interface for searching articles. At the top, there are four search filters: 'Pretraga po ključnoj riječi' (Search by keyword), 'Pretraga po vrsti' (Search by type), 'Pretraga po statusu' (Search by status), and 'Pretraga po CPV kodu' (Search by CPV code). Below these are four buttons: 'Poništiti' (Clear), 'Osvježiti' (Refresh), 'Eksportovati' (Export), and 'Importovati' (Import). A large green button on the right says '+ Dodati' (Add). The main area displays a table with one row of data. The columns are: ID, Naziv, CPV kod, Vrsta, Status, Pozivi, and a small icon. The data row is: 21848, Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlječne masti 2,8%, 15511000-3 (Mlijeko), Robe, Aktivno, and a green bar with a checkmark icon. At the bottom, there are navigation links: 'Broj redova 10', 'Prethodna < Naredna >', page number '1', and '1 - 1 od 1'.

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi	
21848	Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlječne masti 2,8%	15511000-3 (Mlijeko)	Robe	Aktivno		<input checked="" type="checkbox"/>

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojima je moguće vršiti pretraživanje artikala po različitim kriterijima.

Tabela sa slike iznad sadrži jedan artikal.

2.3. Forma za unos artikla

Do forme za unos artikala dolazi se preko interfejsa pregleda artikala.

Klikom na naznačeno dugme „Dodati“ otvara se forma za unos.

The screenshot shows a search interface for articles. At the top, there are four search fields: 'Pretraga po ključnoj riječi', 'Pretraga po vrsti', 'Pretraga po statusu', and 'Pretraga po CPV kodu'. Below these are four buttons: 'Ponišiti', 'Osvježiti', 'Eksportovati', and 'Importovati'. A prominent blue button labeled '+ Dodati' is highlighted with a purple border. The main area displays a table of article records. The columns are: ID, Naziv, CPV kod, Vrsta, Status, Pozivi, and a small icon. One record is shown: ID 21848, Naziv 'Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mljeđene masti 2,8%', CPV kod '15511000-3 (Mlijeko)', Vrsta 'Robe', Status 'Aktivno', and Pozivi. At the bottom, there are navigation links for 'Prethodna', 'Naredna', and page numbers '1 - 1 od 1'.

U nastavku je izgled forme za unos:

The screenshot shows a form titled 'DODAVANJE ARTIKLA NABAVKE'. It contains four input fields: 'Naziv*', 'Vrsta*', 'CPV kod*', and 'Način nabavke*'. Below the form are two buttons: a red 'Odustati' button and a grey 'Sačuvati' button.

Da bi se sačuvao artikal potrebno je unijeti naredna polja:

- Naziv – naziv ili kratki opis artikla
- Vrsta – selektor na kojem se bira da li se artikal svrstava pod robe, usluge ili radove
- CPV kod – selektor na kojem se bira CPV kod koji opisuje artikal
- Način nabavke – selektor na kojem se bira da li se artikal nabavlja na prema količini ili vrijednosti

U slučaju da se na formi za polje „Način nabavke“ odabere „Količina“ tada se forma proširi sa dodatna dva polja kao što je prikazano na slici ispod.

Dodatno je potrebno unijeti naredna polja:

- Mjerna jedinica
- Procijenjena jedinična cijena

Naziv*
Čaj kamljica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Vrsta*
Robe

Način nabavke*
Količina

Mjerna jedinica*

Procijenjena jedinična cijena*

Sačuvati

Nakon što su uneseni podaci za sva obavezna polja, dugme za spašavanje postaje omogućeno.

Naziv*
Čaj kamljica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Vrsta*
Robe

Način nabavke*
Količina

Mjerna jedinica*
Komad

Procijenjena jedinična cijena*
2.00

Sačuvati

Klikom na naznačeno dugme „Sačuvati“ završen je unos artikla u sistem. Korisnik se navigira na pregled svih artikala pri čemu je u tabeli prikazan novo uneseni artikal.

The screenshot shows a search interface for articles. At the top, there are four search input fields: 'Pretraga po ključnoj riječi' (Search by keyword), 'Pretraga po vrsti' (Search by type), 'Pretraga po statusu' (Search by status), and 'Pretraga po CPV kodu' (Search by CPV code). Below these are several buttons: 'Poništiti' (Reset), 'Osvježiti' (Refresh), 'Eksportovati' (Export), 'Importovati' (Import), and '+ Dodati' (Add). The main area displays a table of search results:

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi
21849	Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napic)	Robe	Aktivno	
21848	Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijeko masti 2,8%	15511000-3 (Mlijeko)	Robe	Aktivno	

At the bottom of the table, there are navigation links: 'Broj redova 10', 'Prethodna', 'Narednja', and '1 - 2 od 2'. The number '1' is highlighted in a blue circle.

Napomena vezana za lokalizaciju:

Kada se kreira novi artikal, sadržaj koji se uneše u polje „Naziv“ postavlja se isti za sva četiri jezika na portalu.

2.4. Forma za izmjenu artikla

Do forme za izmjenu artikala dolazi se preko interfejsa pregleda artikala.

Klikom na naznačenu opciju za izmjenu na nekom od redova u tabeli, otvara se forma za izmjenu za taj artikal.

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi	
21849	Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napicici)	Robe	Aktivno		<input checked="" type="checkbox"/>
21848	Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijeko masti 2,8%	15511000-3 (Mlijeko)	Robe	Aktivno		<input checked="" type="checkbox"/>

Napomena:

Da bi se historijski sačuvali podaci nije dozvoljeno mijenjati artikle ukoliko su korišteni na pozivima za izražavanje potreba.

Ukoliko je potrebno izmijeniti ili obrisati artikal koji je vezan za jedan ili više poziva, to se može uraditi korištenjem opcija za aktivaciju/deaktivaciju/kloniranje koje su opisane u zasebnoj sekciji.

2.5. Brisanje artikla

Brisanje artikla može se uraditi preko opcije za brisanje sa interfejsa forme za izmjenu artikla:

Centralni nabavni organ - TK URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA ▾ Bosanski ▾

Artikli > Izmjena

IZMJENA ARTIKLA NABAVKE

Naziv* Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Status Aktivno

Vrsta* Robe

Način nabavke* Količina

Mjerna jedinica* Komad

Procijenjena jedinična cijena* 2

Primijeniti izmjene na sve jezike

< Nazad

OPCIJE

Izmijeniti

Izbriši

Aktivirati

Deaktivirati

Klonirati

Pozivi

Klikom na dugme za „Izbriši“ otvara se dijalog za potvrdu.

Centralni nabavni organ - TK URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA ▾ Bosanski ▾

Artikli > Izmjena

IZMJENA ARTIKLA NABAVKE

Naziv* Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Status Aktivno

Vrsta* Robe

Način nabavke* Količina

Mjerna jedinica* Komad

Procijenjena jedinična cijena* 2

Primijeniti izmjene na sve jezike

< Nazad

OPCIJE

Izmijeniti

Izbriši

Aktivirati

Deaktivirati

Klonirati

Pozivi

Potvrda brisanja
Da li ste sigurni da želite izbrisati ovaj unos?

Ne Da

Nakon potvrde na dijalogu, artikal je obrisan iz sistema.

Napomena:

Da bi se historijski sačuvali podaci nije dozvoljeno brisati articke ukoliko su korišteni na pozivima.

2.6. Deaktivacija artikla

Deaktivacija artikla može se uraditi preko opcije za deaktivaciju, sa interfejsa forme za izmjenu artikla.

Navedena opcija se koristi u slučaju da je artikal ranije iskorišten na jednom ili više poziva za izražavanje potreba, međutim, za naredne pozive taj artikal više ne treba biti dostupan za odabir.

The screenshot shows the 'IZMJENA ARTIKLA NABAVKE' (Change Purchase Article) form. The main area contains fields for article name, status, quantity, and unit. The 'OPCIJE' (Options) sidebar includes buttons for 'Izmijeniti' (Edit), 'Izbriši' (Delete), 'Aktivirati' (Activate), 'Deaktivirati' (Deactivate), 'Klonirati' (Clone), and 'Pozivi (1)' (Calls (1)). The 'Deaktivirati' button is highlighted with a red box.

Naziv*	Status	Opcije
Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	Aktivno	<input type="button" value="Izmijeniti"/> <input type="button" value="Izbriši"/> <input checked="" type="button" value="Aktivirati"/> <input type="button" value="Deaktivirati"/> <input type="button" value="Klonirati"/> <input type="button" value="Pozivi (1)"/>

Artikli > Izmjena

IZMJENA ARTIKLA NABAVKE

Naziv* Status Aktivno

Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Vrsta* CPV kod*

Robe 15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)

Način nabavke* Količina

Mjerna jedinica* Komad

Procijenjena jedinična cijena* 2

Primijeniti izmjene na sve jezike

< Nazad

OPCIJE

Izmijeniti Izbriši Aktivirati Deaktivirati Klonirati Pozivi (1)

Klikom na dugme „Deaktivirati“ otvara se dijalog za potvrdu.

The screenshot shows a form for changing a purchase article. On the left, there are fields for 'Naziv' (Name), 'Status' (Status), and other details like 'Vrsta' (Type) set to 'Robe' (Goods). A central modal dialog titled 'Deaktivirati' (Deactivate) asks 'Da li ste sigurni da želite deaktivirati ovaj artikal?' (Are you sure you want to deactivate this article?). Below the modal are two buttons: 'Ne' (No) and 'Da' (Yes). On the right, a sidebar titled 'OPCIJE' (Options) contains buttons for 'Izmjeniti' (Edit), 'Izbriši' (Delete), 'Aktivirati' (Activate), 'Klonirati' (Clone), and 'Pozivi (1)' (Calls (1)).

Nakon potvrde na dijalogu artikal prelazi u status „Neaktivno“ i više nije dostupan za odabir prilikom kreiranja poziva za izražavanje potreba.

The screenshot shows a search results page for purchase articles. At the top, there are four search filters: 'Pretraga po ključnoj riječi' (Search by keyword), 'Pretraga po vrsti' (Search by type), 'Pretraga po statusu' (Search by status), and 'Pretraga po CPV kodu' (Search by CPV code). Below the filters are buttons for 'Poništiti' (Clear), 'Osvježiti' (Refresh), 'Eksportovati' (Export), 'Importovati' (Import), and 'Dodati' (Add). The main table lists two articles:

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi
21850	Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)	Robe	Neaktivno	1
21848	Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijeko masti 2,8%	15511000-3 (Mlijeko)	Robe	Aktivno	

At the bottom, there are pagination controls: 'Broj redova 10', 'Prethodna' (Previous), 'Naredna' (Next), and '1 - 2 od 2'.

2.7. Aktivacija artikla

Aktivacija artikla može se uraditi preko opcije za aktivaciju, sa interfejsa forme za izmjenu artikla.

Jednom deaktivirani artikli se mogu aktivirati nakon čega postaju ponovno dostupni za odabir na pozivu za izražavanje potreba.

The screenshot shows the 'IZMJENA ARTIKLA NABAVKE' (Change Purchase Article) form. The main area contains fields for article name (Naziv), status (Status), quantity (Količina), unit of measurement (Mjerna jedinica), and procurement method (Način nabavke). The 'Status' field is set to 'Neaktivno' (Inactive). The 'OPCIJE' (Options) panel on the right includes buttons for 'Izmijeniti' (Edit), 'Izbriši' (Delete), 'Aktivirati' (Activate), 'Deaktivirati' (Deactivate), 'Klonirati' (Clone), and 'Pozivi (1)' (Calls (1)). The 'Aktivirati' button is highlighted with a purple border.

Klikom na dugme za „Aktivirati“ otvara se dijalog za potvrdu.

Centralni nabavni organ - TK URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA ▾ Bosanski ▾

Artikli > Izmjena

IZMJENA ARTIKLA NABAVKE

Naziv*
Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Status
Neaktivno

Mjesta*
Robe

Način nabavke*
Količina

Mjerna jedinica*
Komad

Procijenjena jedinčna vrijednost*
2

Primijeniti izmjene na sve jezike

< Nazad

OPCIJE

- /Izmjeni
- Izbrisati
- Aktivirati
- Deaktivirati
- Klonirati
- Pozivi (1)

Nakon potvrde na dijalogu artikal prelazi u status „Aktivno“ i ponovno je dostupan za odabir prilikom kreiranja poziva za izražavanje potreba.

Centralni nabavni organ - TK URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA ▾ Bosanski ▾

Artikli > Pretraga

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi
21850	Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	15982000-5 (Bezalkoholni osježavajući napici)	Robe	Aktivno	1
21848	Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l milječne masti 2,8%	15511000-3 (Mlijeko)	Robe	Aktivno	

Broj redova 10 < Prethodna 1 Naredna > 1 - 2 od 2

2.8. Kloniranje artikla

Kloniranje artikla može se uraditi preko opcije za kloniranje, sa interfejsa forme za izmjenu artikla.

Na osnovu postojećeg artikla kreira se novi artikal sa istim podacima koji je statusu „Neaktivno“. Navedeni artikal nakon izmjene naziva je moguće prebaciti u aktivni status.

Artikli > Izmjena

IZMJENA ARTIKLA NABAVKE

Naziv*
Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram

Status
Aktivno

Vrsta*
Robe

Način nabavke*
Količina

CPV kod*
15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)

Mjerna jedinica*
Komad

Procjenjena jedinična cijena*
2

Primijeniti izmjene na sve jezike

< Nazad

OPCIJE

Izmijeniti

Izbrisati

Aktivirati

Deaktivirati

Clone

Positiv (1)

Klikom na dugme za „Klonirati“ otvara se dijalog za potvrdu.

Nakon potvrde na dijalogu, kreiran je klon postojećeg artikla:

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi
21851	Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	15982000-5 (Bezalkoholni osviežavajući napici)	Robe	Neaktivno	
21850	Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	15982000-5 (Bezalkoholni osviežavajući napici)	Robe	Aktivno	1
21848	Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijeko masti 2,8%	15511000-3 (Mlijeko)	Robe	Aktivno	

2.9. Import artikala

Artikle je moguće importovati i putem Excel predloška.

Klikom na naznačeno dugme „Importovati“ otvara se forma za import artikala.

The screenshot shows a search interface for articles. At the top, there are four search fields: 'Pretraga po ključnoj riječi', 'Pretraga po vrsti', 'Pretraga po statusu', and 'Pretraga po CPV kodu'. Below these are four buttons: 'Poništiti', 'Osvježiti', 'Eksportovati', and 'Importovati' (which is highlighted with a purple box). A large table below lists two articles with columns for ID, Naziv, CPV Kod, Vrsta, Status, Pozivi, and a delete icon. At the bottom, there are pagination controls: 'Broj redova: 10', 'Prethodna', 'Naredna', '1', and '1-2 od 2'.

2.9.1. Unos novih artikala kroz import

Predložak za import se može preuzeti klikom na naznačenu ikonu.

The screenshot shows an import form titled 'IMPORTOVANJE ARTIKALA NABAVKE'. It includes a note: 'Molimo da za importovanje koristite Excel tabelu baziranu na narednom predlošku' with a file icon. Below is a 'Izaberite dokument' button. There is a checkbox 'Primijeniti izmjene na sve jezike' and a 'Nazad' button. On the right, there is an 'Importovati' button.

U nastavku je naveden primjer popunjene excel tabele za unos dva artikla.

U slučaju da se artikal nabavlja prema načinu „Vrijednost“, za import je dovoljno da su popunjena polja:

- Naziv
- CPV kod
- Vrsta
- Način nabavke

U slučaju da se artikal nabavlja prema načinu „Količina“ uz iznad navedena polja dodatno je obavezno unijeti:

- Simbol za mjernu jedinicu
- Procijenjena jedinična vrijednost

ID	Name	CPV code	CPV code description	Type	Status	Procurement mode	Measurement unit	Measurement unit symbol	Estimated unit price
	Artikal 1	50322000-8		Usluge	Vrijednost				
	Artikal 2	15982000-5		Robe	Količina		kom		2.00

Nakon što uradimo import navedenog Excel dokumenta na pregledu artikala pojaviti će se dva artikla iz Excel fajla.

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi	
205	Artikal 2	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)	Robe	Aktivno		
204	Artikal 1	50322000-8 (Usluge održavanja personalnih kompjutera)	Usluge	Aktivno		

2.9.2. Izmjena postojećih artikala kroz import

Postojeće artikle iz sistema je moguće eksportovati korištenjem naznačene opcije „Eksportovati“ na pregledu artikala.

Excel dokument sa eksportovanim artiklima je moguće izmijeniti i izmijenjen Excel dokument importovati u sistem. Izmjene koje su urađene na artiklima primijeniti će se na sistem ukoliko zadovoljavaju validaciona pravila sistema.

Pretraga po ključnoj riječi		Pretraga po vrsti	Pretraga po statusu	Pretraga po CPV kodu	
x	Ponišiti	Osvježiti	Eksportovati	Importovati	+ Dodati
ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi
205	Artikal 2	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)	Robe	Aktivno	
204	Artikal 1	50322000-8 (Usluge održavanja personalnih kompjutera)	Usluge	Aktivno	

Na slici ispod dat je eksport artikala iz sistema. U sistemu se trenutno nalaze dva artikla.

ID	Name	CPV code	CPV code description	Type	Status	Procurement mode	Measurement unit	Measurement unit symbol	Estimated unit price
204 Artikal 1	50322000-8	Usluge održavanja personalnih kompjutera	Usluge	Aktivno	Vrijednost				
205 Artikal 2	15982000-5	Bezalkoholni osvježavajući napici	Robe	Aktivno	Količina	Komad	kom		2.00

Bitno je obratiti pažnju na „Id“ u Excel dokumentu i interfejsu za pregled artikala.

ID	Naziv	CPV kod
205	Artikal 2	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)
204	Artikal 1	50322000-8 (Usluge održavanja personalnih kompjutera)
ID	Name	CPV code
204 Artikal 1	50322000-8	Usluge održavanja personalnih kompjutera
205 Artikal 2	15982000-5	Bezalkoholni osvježavajući napici

Navedeni „Id“ broj predstavlja vezu između artikla u sistemu i artikla u Excel dokumentu:

- Ukoliko „Id“ broj nije naveden u Excel dokumentu, tada se prilikom importa radi kreiranje tog artikla.
- Ukoliko je „Id“ broj naveden u Excel dokumentu, tada se prilikom importa radi izmjena artikla pod tim „Id“ brojem u sistemu.

Na dokumentu iz primjera promijenjen je naziv artikla po „Id“ brojem 205:

Id	Name	CPV code	CPV code description	Type	Status	Procurement mode	Measurement unit	Measurement unit symbol	Estimated unit price
204	Artikal 1	50322000-8	Usluge održavanja personalnih kompjutera	Usluge	Aktivno	Vrijednost			
205	Artikal 2 - IZMJENA	15982000-5	Bezalkoholni osvježavajući napici	Robe	Aktivno	Količina	Komad	kom	2.00

Nakon što se uradi importa Excel dokumenta, artikal pod „Id“ brojem 205 imati će izmijenjen naziv kao što je prikazano na slici ispod:

ID	Naziv	CPV kod	Vrsta	Status	Pozivi
205	Artikal 2 - IZMJENA	15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)	Robe	Aktivno	
204	Artikal 1	50322000-8 (Usluge održavanja personalnih kompjutera)	Usluge	Aktivno	

Napomene vezana za lokalizaciju:

Prilikom izmjene artikla, promjena naziva se aplicira samo za trenutno odabrani jezik.

Kada se unose novi artikli kroz import, tada se uneseni naziv postavlja isti za sva četiri jezika.

U slučaju da se radi izmjena postojećeg artikla, tada se „Naziv“ postavlja samo za odabrani jezik, preostala tri jezika ostaju nepromijenjena.

Ukoliko se prilikom izmjene artikla kroz import želi izmijeniti „Naziv“ za sva četiri jezika tada je potrebno označiti naznačenu opciju ispod:

Artikli > Import

IMPORTOVANJE ARTIKALA NABAVKE

Molimo da za importovanje koristite Excel tabelu baziranu na narednom predlošku:

Izaberite dokument

Primijeniti izmjene na sve jezike

< Nazad


Kroz jedan dokument za import može se istovremeno raditi kreiranje novih i izmjena postojećih artikala (u ovisnosti da li je za red u Excel dokumentu naveden „Id“ broj ili nije).

Ukoliko se kroz import radi izmjena artikla koji je već iskorišten na nekom pozivu, tada se zbog historijskog čuvanja podataka radi deaktiviranje tog artikla i kreiranje novog artikla.

3. Administracija poziva za izražavanje potreba kroz sistem za centralizovane javne nabavke

3.1. Navigacija do interfejsa za pregled poziva

Do interfejsa za pregled poziva moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled poziva potrebno je kliknuti na sekciju „Nabavke“, zatim na podsekciju „Pozivi“ i na kraju kliknuti na meni element „Poslani“.

3.2. Pregled poziva

Prikazani interfejs pruža listu svih poziva zajedno sa osnovnim informacijama o pozivu kao što su datum početka, status i slično.

The screenshot shows a procurement search interface with the following details:

Broj	Predmet nabavke	Glavni CPV kod	Počinje	Završava	Status	Zahtjevi	
PC-03-0001/24	Nabavka pića	15980000-1 - Bezalkoholna pića	10.06.2024. 09:00:00	28.06.2024. 17:00:00	U pripremi		

Below the table, navigation controls indicate 1 - 1 od 1 page, with previous and next buttons labeled "Prethodna" and "Naredna".

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojima je moguće vršiti pretraživanje poziva po različitim kriterijima.

Tabela sa slike iznad sadrži jedan poziv.

3.3. Forma za unos poziva

Do forme za unos poziva dolazi se preko interfejsa pregleda poziva.

Klikom na naznačeno dugme „Dodati“ otvara se forma za unos.

The screenshot shows a search interface for procurement tenders. At the top, there are four search input fields: 'Pretraga po ključnoj riječi' (Search by keyword), 'Pretraga po CPV kodovima' (Search by CPV codes), 'Pretraga po statusima' (Search by status), and 'Pretraga po artiklima' (Search by articles). Below these are two date range inputs: 'Pretraga po datumu početka' (Search by start date) and 'Pretraga po datumu završetka' (Search by end date). At the bottom left are three buttons: 'Poništiti' (Reset), 'Osvježiti' (Refresh), and 'Eksportovati' (Export). On the far right, a blue button labeled '+ Dodati' (Add) is highlighted with a purple rectangle. Below the search area, there are several filter options: 'Broj' (Number), 'Predmet nabavke' (Procurement item), 'Glavni CPV kod' (Main CPV code), 'Počinje' (Starts), 'Završava' (Ends), 'Status' (Status), 'Zahtjevi' (Requirements), and a blank column. The message 'No Rows To Show' is displayed in the center of the results area.

U nastavku je izgled forme za unos:

The screenshot shows a web-based form for adding a procurement call. At the top, there's a header with the title 'Centralni nabavni organ - TK', the 'URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA' logo, and a language switcher for 'Bosanski'. Below the header, the breadcrumb navigation shows 'Nabavke > Pozivi > Poslani > Dodavanje'. The main title of the form is 'DODAVANJE POZIVA ZA NABAVKU'. The form fields include:

- 'Naziv predmeta nabavke*' (Name of the procurement item) - a text input field.
- 'Opis predmeta nabavke*' (Description of the procurement item) - a text area.
- 'Glavni CPV kod*' (Main CPV code) - a dropdown menu.
- 'Dodatni CPV kodovi' (Additional CPV codes) - a dropdown menu.
- 'Prilozi' (Attachments) - a multi-select dropdown menu.
- 'Poziv počinje*' (Call starts) and 'Poziv završava*' (Call ends) - date pickers with calendar icons.
- 'Trajanje*' (Duration) and 'Interval*' (Interval) - dropdown menus with arrows for selection.
- A checkbox labeled 'Predviđena posebna podjela na lotove?' (Is a specific allocation to lots expected?).
- A status message 'Ukupno naručeno: 0,00 KM' (Total ordered: 0,00 KM).
- Action buttons at the bottom: a red 'Odustati' (Cancel) button and a grey 'Sačuvati' (Save) button.

Da bi se sačuvao poziv potrebno je unijeti naredna polja:

- Naziv predmeta nabavke
- Opis predmeta nabavke
- Glavni CPV kod – selektor na kojem se bira glavni CPV kod koji opisuje predmet nabavke
- Dodatni CPV kodovi – muti-selektor na kojem se mogu odabrati dodatni CPV kodovi
- Prilozi – multi-selektor na kojem se mogu odabrati prilozi koje je potrebno zakačiti prilikom ispunjavanja zahtjeva za dati poziv za iskazivanje potreba
- Poziv počinje – vrijeme kada poziv postaje objavljen i dostupan ugovornim organima za koje CNO vrši centralizovane javne nabavke
- Poziv završava – vrijeme do kojeg ugovorni organi mogu iskazati svoje potrebe
- Trajanje – trajanje okvirnog sporazuma izraženo numeričkom vrijednošću
- Interval – selektor na kojem se bira interval trajanja okvirnog sporazuma (Godina/Mjesec/Dan)
- Predviđena posebna podjela na lotove - da li se pozivom predviđa posebna podjela na lotove (npr. regionalna podjela)

U slučaju da je na formi označen checkbox „Predviđena posebna podjela na lotove“ tada se forma proširuje sa dodatnim poljem za opis posebne podjele na lotove kao što je prikazano na slici ispod.

The screenshot shows a form with a checkbox labeled 'Predviđena posebna podjela na lotove?' checked. Below it is a large text input field labeled 'Opis posebne podjele na lotove*'.

Tabela sa artiklima koje je dozvoljeno označiti u pozivu popunjava se na osnovu odabranog glavnog CPV koda i dodatnih CPV kodova table. U primjeru ispod u tabeli su izlistani svi artikli koji pripadaju narednim CPV kodovima „15980000-1 (Bezalkoholna pića)“, „1551000-3 (Mlijeko)“ i „15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)“.

The screenshot shows a form with several sections. At the top, there are dropdown menus for 'Glavni CPV kod*' (selected: 15980000-1 (Bezalkoholna pića)) and 'Dodataci CPV kodovi*' (selected: 1551000-3 (Mlijeko), 15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)). Below these are fields for 'Prilozi', 'Poziv počinje*', 'Poziv završava*', 'Trajanje*', 'Interval*', and a checkbox for 'Predviđena posebna podjela na lotove?'. A large arrow points down to a table titled 'Stavke' (Items). The table has columns: Artikal, Pakovanje, Procijenjena jedinična cijena, Naručena količina, and Naručena vrijednost. It lists three items: 'Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlječne masti 2,8%' (Pakovanje: Litar, Procijenjena jedinična cijena: 2,50 KM, Naručena količina: 2,50 KM), 'Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram' (Pakovanje: Komad).

Artikle koji ulaze u poziv za izražavanje potreba potrebno je označiti unutar tabele. U slučaju ispod, kroz poziv će se iskazivati potrebe za stavku „Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlječne masti 2,8%“ budući da je samo ta stavka označena.

The screenshot shows a table titled 'Stavke' (Items) with a single row highlighted in light blue. The table has columns: Artikal, Pakovanje, Procijenjena jedinična cijena, Naručena količina, and Naručena vrijednost. The highlighted row contains the text 'Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlječne masti 2,8%' under 'Artikal', 'Litar' under 'Pakovanje', '2,50 KM' under 'Procijenjena jedinična cijena', '2,50 KM' under 'Naručena količina', and '2,50 KM' under 'Naručena vrijednost'.

Procijenjena jedinična vrijednost se inicijalno povlači sa odabranog artikla, međutim, ta vrijednost se može promijeniti za konkretni poziv.

Klikom na naznačeno polje, moguće je izmijeniti vrijednost za artikal.

Stavke		Pakovanje	Procijenjena jedinična cijena	Naručena količina	Naručena vrijednost
<input checked="" type="checkbox"/> Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijecne masti 2,8%	Litar	3,25			
<input type="checkbox"/> Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	Komad				

Nakon što su uneseni podaci za sva obvezna polja, dugme za spašavanje postaje omogućeno.

Glavni CPV kod*
15980000-1 (Bezalkoholna pića)

Dodatni CPV kodovi
x 15511000-3 (Mlijeko) x 15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici)

Prilozi

Poziv/početje* 10.06.2024. 09:00:00 x
Poziv/završetak* 28.06.2024. 17:00:00 x
Trajanje* 12 ↓ Interval* Mjesec x

Predviđena posebna podjela na lotove?

Stavke

	Pakovanje	Procijenjena jedinična cijena	Naručena količina	Naručena vrijednost
<input checked="" type="checkbox"/> Artikal				
<input checked="" type="checkbox"/> Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijecne masti 2,8%	Litar	3,25 KM		
<input checked="" type="checkbox"/> Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	Komad	2,00 KM		

Ukupno naručeno: 0,00 KM

Klikom na naznačeno dugme „Sačuvati“ (slika iznad) poziv je sačuvan na sistem. Korisnik se navigira na pregled svih poziva pri čemu je u tabeli prikazan novo unesen poziv.

Nabavke > Pozivi > Poslani > Pretraga

Pretraga po ključnoj riječi Pretraga po CPV kodovima Pretraga po statusima Pretraga po artiklima

Pretraga po datumu početka Pretraga po datumu završetka

x Ponišiti Osvojiti Eksportovati + Dodati

Broj	Predmet nabavke	Glavni CPV kod	Počinje	Završava	Status	Zahtjevi	
PC-03-0001/24	Nabavka pića	15980000-1 - Bezalkoholna pića	10.06.2024. 09:00:00	28.06.2024. 17:00:00	U pripremi		

Broj redova 10 < Prethodna 1 Naredna > 1 - 1 od 1

Napomena:

Poziv prelazi u status „Aktivno“ u trenutku koji je definisan kroz polje „Poziv počinje“. U tom trenutku prema ugovornim organima se šalje notifikacija o otvorenom pozivu za izražavanje potrebe i poziv postaje dostupan za popunjavanje na strani ugovornih organa.

Poziv prelazi u status „Zatvoreno“ u trenutku koji je definisan kroz polje „Poziv završava“. U tom trenutku prema ugovornim organima se šalje notifikacija o zatvorenom pozivu za izražavanje potrebe te prestaje biti moguće podnošenje zahtjeva od strane ugovornih organa za dati poziv. Zahtjevi koji do trenutka završetka poziva nisu zatvoreni do strane ugovornih organa, postaju nevažeći.

3.4. Forma za izmjenu poziva

Do forme za izmjenu poziva dolazi se preko interfejsa pregleda poziva.

Klikom na naznačenu opciju za izmjenu na nekom od redova u tabeli, otvara se forma za izmjenu za taj poziv.

The screenshot shows a search interface for procurement items. At the top, there are four search fields: 'Pretraga po ključnoj riječi', 'Pretraga po CPV kodovima', 'Pretraga po statusima', and 'Pretraga po artiklima'. Below these are two date range search fields: 'Pretraga po datumu početka' and 'Pretraga po datumu završetka'. At the bottom of the search bar are buttons for 'Poništiti' (Reset), 'Osvježiti' (Refresh), 'Eksportovati' (Export), and 'Dodati' (Add). The main area displays a table of procurement items. One item is selected, highlighted with a purple border around its 'Opcije' column. The table columns include: Broj (Number), Predmet nabavke (Procurement Item), Glavni CPV kod (Main CPV code), Počinje (Starts), Završava (Ends), Status (Status), Zahtjevi (Requests), and a final column with an edit icon. The selected item's details are: Broj PC-03-0001/24, Predmet nabavke Nabavka pića, Glavni CPV kod 15980000-1 - Bezalkoholna pića, Počinje 10.06.2024. 09:00:00, Završava 28.06.2024. 17:00:00, Status U pripremi, Zahtjevi (empty), and Opcije (edit icon). Navigation at the bottom shows 'Broj redova 10', page '1', and '1 - 1 od 1'.

U nastavku je izgled forme za unos. Klikom na naznačeno dugme „Izmijeniti“ u poljima postaje dozvoljena izmjena vrijednosti.

The screenshot shows the 'IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU' (Change Procurement Request) form. On the left, there are several input fields: 'Broj' (PC-03-0001/24), 'Naziv predmeta nabavke' (Nabavka pića), 'Opis predmeta nabavke' (Opis za nabavku pića), and 'Glavni CPV kod' (15980000-1 (Bezalkoholna pića)). On the right, there is a sidebar titled 'OPCIJE' (Options) with five buttons: 'Izmijeniti' (selected, highlighted with a purple border), 'Izbriši', 'Poništiti', 'Klonirati', and 'Zahtjevi'.

Napomena:

Pozive je dozvoljeno mijenjati sve dok nisu u statusu „Otkazani“ i dok ne postoji objavljena nabavka vezana za dati poziv.

3.5. Poništenje poziva

Poništenje poziva može se uraditi preko opcije za poništenje sa interfejsa forme za izmjenu poziva:

The screenshot shows the 'IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU' (Change Purchase Order) form. On the right, a sidebar titled 'OPCIJE' contains several buttons: 'Izmijeniti' (blue), 'Izbrišati' (red, highlighted with a purple border), 'Poništitи' (grey), 'Klonirati' (dark blue), and 'Zahtjevi' (light blue). The 'Izbrišati' button is the active one.

Klikom na dugme „Poništitи“ otvara se dijalog za potvrdu.

The screenshot shows the same 'IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU' form. A modal dialog box titled 'Otkazati' (Cancel) is centered on the screen. It contains the text: 'Da li ste sigurni da želite otkazati ovaj poziv? Ova akcija nije reverzibilna.' (Are you sure you want to cancel this order? This action is irreversible.) At the bottom are two buttons: 'Ne' (red) and 'Da' (dark blue). The rest of the form fields are visible in the background.

Nakon potvrde na dijalogu, poziv prelazi u status „Otkazano“.

Napomena:

Dozvoljeno je poništavanje samo poziva koji su u statusu „Aktivno“.

Nakon poništenja poziva, na tom pozivu nisu dozvoljene dodatne radnje.

3.6. Brisanje poziva

Brisanje poziva može se uraditi preko opcije za brisanje sa interfejsa forme za izmjenu poziva:

The screenshot shows the 'IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU' (Change Purchase Order) form. On the right, a sidebar titled 'OPCIJE' contains several buttons: 'Izmijeniti' (Edit), which is dark blue; 'Izbrisati' (Delete), which is red and highlighted with a purple border; 'Poništiti' (Cancel), which is grey; 'Klonirati' (Clone), which is dark blue; and 'Zahtjevi' (Requests), which is light blue.

Klikom na dugme „Izbrisati“ otvara se dijalog za potvrdu.

The screenshot shows the same 'IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU' form. A modal dialog box titled 'Potvrda brisanja' (Delete Confirmation) is displayed in the center. It contains the text 'Da li ste sigurni da želite izbrisati ovaj unos?' (Are you sure you want to delete this entry?). Below the text are two buttons: 'Ne' (No) and 'Da' (Yes), with 'Da' being red.

Nakon potvrde na dijalogu, poziv je obrisan iz sistema.

Napomena:

Dozvoljeno je brisanje samo pozive koji su u statusu „U pripremi“ i za koje nema podnesen niti jedan zahtjev od ugovornog organa.

3.7. Kloniranje poziva

Kloniranje poziva može se uraditi preko opcije za kloniranje, sa interfejsa forme za izmjenu poziva.

Na osnovu postojećeg poziva kreira se novi poziv sa istim postavkama, osim vremena početka i završetka poziva.

Centralni nabavni organ - TK

Nabavke > Pozivi > Postani > Izmjena

IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU

Broj: PC-03-0001/24

Naziv/predmeta na nabavi* Nabavka pića

Opis predmeta nabavke* Opis za nabavku pića

Glavni CPV kod* 15980000-1 (Bezalkoholna pića)

Dodatajni CPV kodovi

OPCIJE

- Izmjeniti
- Izbrišati
- Poništiti
- Klonirati**
- Zahtjevi

Klikom na dugme „Klonirati“ otvara se dijalog za unos vremena početka i završetka poziva.

Centralni nabavni organ - TK

Nabavke > Pozivi > Postani > Izmjena

IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU

Broj: PC-03-0001/24

Naziv/predmeta na nabavi* Nabavka pića

Opis predmeta nabavke* Opis za nabavku pića

Glavni CPV kod* 15980000-1 (Bezalkoholna pića)

Dodatajni CPV kodovi

OPCIJE

Početak poživa* maj., 2024

Poziv završava*

Sačuvati

Klonirati

Zahtjevi

Nakon što se unesu vremena i sačuvaju podaci na sistemu je kreiran novi poziv.

Nabavke > Pozivi > Poslani > Pretraga

Pretraga po ključnoj riječi	<input type="text"/>	Pretraga po CPV kodovima	<input type="text"/>	Pretraga po statusima	<input type="text"/>	Pretraga po artiklima	<input type="text"/>
Pretraga po datumu početka	<input type="text"/>	Pretraga po datumu završetka	<input type="text"/>				
Poništi	Osvoježiti	Eksportovati					+ Dodati
Broj	Predmet nabavke	Glavni CPV kod	Počinje	Završava	Status	Zahtjevi	
PC-03-0002/24	Nabavka pića	15980000-1 - Bezalkoholna pića	01.07.2024. 08:00:00	10.07.2024. 18:00:00	U pripremi		
PC-03-0001/24	Nabavka pića	15980000-1 - Bezalkoholna pića	10.06.2024. 09:00:00	28.06.2024. 17:00:00	Aktivno		

Broj redova 10 ▾

< Prethodna 1 Naredna >


1 - 2 od 2

4. Pregled podnesenih zahtjeva za poziv kroz sistem za centralizovane javne nabavke

4.1. Navigacija do interfejsa za pregled zahtjeva

Do interfejsa za pregled zahtjeva za iskazivanje potreba moguće je doći putem nekoliko načina.

4.1.1. Navigacija putem aplikacijskog meni-a:




Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za pregled zahtjeva potrebno je kliknuti na podsekciju „Nabavke“, zatim na meni element „Zahtjevi“.

4.1.2. Navigacija putem vezanih zahtjeva za poziv

Do zahtjeva za iskazivanje potreba moguće je doći preko interfejsa za pregled poziva. Ukoliko za poziv postoje vezani zahtjevi, u koloni „Zahtjevi“ se ispisuje ukupan broj zahtjeva koji su vezani za taj poziv. Dodatno, klikom na broj, korisnik se navigira na interfejsa za pregled zahtjeva gdje je preselektovan filter za poziv sa kojeg je izvršena navigacija.



The screenshot shows a search interface for procurement requests. At the top, there are several search filters: 'Pretraga po ključnoj riječi', 'Pretraga po CPV kodovima', 'Pretraga po statusima' (with 'Aktivno' selected), and 'Pretraga po artiklima'. Below these are filters for date range ('Pretraga po datumu početka' and 'Pretraga po datumu završetka'). There are also buttons for 'Poništiti' (Clear), 'Osvježiti' (Refresh), 'Eksportovati' (Export), and '+ Dodati' (Add). The main table lists procurement requests with columns for 'Broj', 'Predmet nabavke', 'Glavni CPV kod', 'Počinje', 'Završava', 'Status', and 'Zahtjevi'. One row is shown in detail: PC-03-0001/24, Nabavka pića, 15980000-1 - Bezalkoholna pića, 10.06.2024. 10:00:00, 28.06.2024. 17:00:00, Aktivno, Zahtjevi 4. At the bottom, it shows 10 rows, page 1 of 1, and a sidebar with options like 'Izmijeniti', 'Izbriši', 'Poništiti', 'Klonirati', and 'Zahtjevi (4)'.

4.1.3. Navigacija putem kartice sa opcijama na detaljima poziva

Do zahtjeva za iskazivanje moguće je doći sa interfejsa za detalje poziva. Naznačena dugme na kartici sa opcijama ispisuje ukupan broj zahtjeva koji su podneseni za dati poziv. Klikom na dugme korisnik se navigira na interfejsa za pregled zahtjeva gdje je preselektovan filter za poziv.



The screenshot shows a 'IZMJENA POZIVA ZA NABAVKU' (Change Procurement Request) form. It includes fields for 'Broj' (PC-03-0001/24), 'Naziv predmeta nabavke' (Nabavka pića), and 'Opis predmeta nabavke' (Opis za nabavku pića). To the right, a sidebar titled 'OPCIJE' contains buttons for 'Izmijeniti', 'Izbriši', 'Poništiti', 'Klonirati', and 'Zahtjevi (4)', with the last one highlighted by a purple box.

4.2. Pregled svih zahtjeva

Prikazani interfejs pruža listu svih zahtjeva zajedno sa osnovnim informacijama o zahtjevu kao što su poziv za koji je podnesen zahtjev, ugovorni organ koji je podnio zahtjev, vrijednost i slično.

ID	Poziv	Ugovorni organ	Status	Vrijednost	Kreirano	
210	Nabavka pića	UO-TEST-4	Završeno	263,75 KM	10.06.2024. 10:08:00	<input checked="" type="checkbox"/>
209	Nabavka pića	UO-TEST-3	Završeno	217,50 KM	10.06.2024. 10:06:20	<input checked="" type="checkbox"/>
208	Nabavka pića	UO-TEST-2	U pripremi	161,25 KM	10.06.2024. 10:03:36	<input checked="" type="checkbox"/>
207	Nabavka pića	UO-TEST-1	Završeno	262,50 KM	10.06.2024. 10:02:40	<input checked="" type="checkbox"/>

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojima je moguće vršiti pretraživanje poziva po različitim kriterijima.

U datom primjeru filter „Pretraga po pozivima“ je preselektovan na konkretni poziv, tako da su unutar tabele izlistani samo zahtjevi koji pripadaju tom pozivu.

Tabela iz primjera sadrži ukupno četiri zahtjeva, od čega su tri u statusu „Završeno“ i jedan u statusu „U pripremi.“

Napomena:

Po završetku poziva, samo zahtjevi koji su zatvoreni od strane ugovornog organa se tretiraju kao validni i ulaze u iskazane potrebe za nabavku.

4.3. Detalji jednog zahtjeva

Do detalja podnesenog zahtjeva dolazi se preko interfejsa pregleda zahtjeva.

Klikom na naznačenu opciju na nekom od redova u tabeli, otvara se forma sa detaljima konkretnog zahtjeva.

ID	Poziv	Ugovorni organ	Status	Vrijednost	Kreirano	Aksiuni
210	Nabavka pića	UO-TEST-4	Završeno	263,75 KM	10.06.2024. 10:08:00	<input checked="" type="checkbox"/>
209	Nabavka pića	UO-TEST-3	Završeno	217,50 KM	10.06.2024. 10:06:20	<input checked="" type="checkbox"/>
208	Nabavka pića	UO-TEST-2	U pripremi	161,25 KM	10.06.2024. 10:03:36	<input checked="" type="checkbox"/>
207	Nabavka pića	UO-TEST-1	Završeno	262,50 KM	10.06.2024. 10:02:40	<input checked="" type="checkbox"/>

U nastavku pregled detalja jednog od zahtjeva podnesenih od strane ugovornog organa:

Artikal	Pakovanje	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Mlijeko pakovanje u tetrapaku 1l mlijeko masti 2,8%	Litar	50,00	3,25 KM	162,50 KM
Čaj kamilica, pakovanje kutija sadrži minimum 20 filter vrećica svaka težine minimum 1 gram	Komad	50,00	2,00 KM	100,00 KM

Ukupno: 262,50 KM

4.4. Pregled ukupnih iskazanih potreba za poziv

Do ukupnih količina i vrijednosti koje su iskazane kroz zahtjeve ugovornih organa može se doći preko interfejsa za pregled poziva.

Klikom na naznačenu opciju na nekom od redova u tabeli, otvara se forma poziva.

The screenshot shows a search interface for procurement requests. At the top, there are several search filters: 'Pretraga po ključnoj riječi' (Search by keyword), 'Pretraga po CPV kodovima' (Search by CPV codes), 'Pretraga po statusima' (Search by status) with a selected filter 'Aktivno' (Active), and 'Pretraga po artiklima' (Search by articles). Below these are filters for date range: 'Pretraga po datumu početka' (Search by start date) and 'Pretraga po datumu završetka' (Search by end date). There are also buttons for 'Poništiti' (Delete), 'Osvježiti' (Refresh), 'Eksportovati' (Export), and '+ Dodati' (Add). The main table displays one row of data:

Broj	Predmet nabavke	Glavni CPV kod	Počinje	Završava	Status	Zahtjevi	Detalji
PC-03-0001/24	Nabavka pića	15980000-1 - Bezalkoholna pića	10.06.2024. 10:00:00	28.06.2024. 17:00:00	Aktivno	4	

At the bottom, there are navigation links: 'Broj redova 10', '< Prethodna', '1', 'Naredna >', and '1 - 1 od 1'.

Naznačena sekcija na slici ispod sadrži pregled ukupnih iskazanih količina i vrijednosti po artiklu.

U dnu tabele je prikazana ukupna procijenjena vrijednost za dati poziv.

Napomena:

Samo zahtjevi koji su zatvoreni od strane ugovornog organa se tretiraju kao validni i ulaze u iskazane potrebe za nabavku

5. Provođenje centralizovane nabavke kroz sistem za centralizovane javne nabavke

5.1. Kreiranje postupka za centralizovanu javnu nabavku

Centralizovana javna nabavka se može provesti na e-Nabavke sistemu za pozive koji su provedeni na e-CJN sistemu i za koje su prikupljene potrebe od ugovornih organa.

Da bi se provela centralizovana javna nabavka kroz e-Nabavke sistem prvo je potrebno postupak uvezati sa odgovarajućim pozivom.

To se može uraditi na naredni način:

Na formi za kreiranje postupka potrebno je označiti da se radi o centralizovanoj nabavci.

Nakon što je polje „Centralizovana nabavka?“ označeno, na formi postaje dostupan selektor sa pozivima.

Na prikazanom selektoru se bira željeni poziv te popunjavaju preostala polja na postupku.

Dodaj novi postupak Pomoć X

Naziv predmeta ugovora:

Kontakt osoba: Test CNO

Vrsta postupka: Otvoreni postupak x ▼

Kriterij za dodjelu ugovora: - ▼

Vrsta ugovora: - ▼

Kategorija: - ▼

Jezik objave obavještenja: - ▼

Podjela na lotove: - ▼

Centralna nabavka?

Poziv: PC-03-0082/24 - Nabavka uglja x ▼

Okvirni sporazum?

Podjela na lotove: - ▼

Napomena:

Samo ugovorni organi koji su u sistemu zavedeni kao CNO vide opcije za provođenje centralizovane javne nabavke.

5.2. Postupci koji nisu podijeljeni na lotove

Neka je na e-Nabavke sistemu unesen postupak koji nije podijeljen na lotove i koji je vezan za provedeni poziv.

Klikom na naznačenu opciju otvara se interfejs sa ugovornim organima za koje se provodi centralizovana javna nabavka.

Dodaj novi postupak Pomoć X

Naziv predmeta ugovora:	NIje podjela na lotove
Kontakt osoba:	Test CNO
Vrsta postupka:	Otvoreni postupak
Kriterij za dodjelu ugovora:	Najniža cijena
Vrsta ugovora:	Robe
Kategorija:	Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom ku...
Jezik objave obavještenja:	Bosanski
Podjela na lotove:	Ne
Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove	Test
<input checked="" type="checkbox"/> Centralna nabavka?	
Poziv:	PC-03-0082/24 - Nabavka uglja

Izmjena Brisanje Predmet nabavke Članovi tima Tenderska dokumentacija Ugovorni organi

Ugovorni organi koji su vezani na postupak preuzimaju se sa poziva na osnovu iskazanih potreba:

Ugovorni organi Pomoć X

Broj	Name	IDB/JIB	Učesnik u nabavci
1	UO-TEST-1	0124456789127	✓
2	UO-TEST-2	0124456789128	✓
3	UO-TEST-3	0124456789129	✓
4	URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	4209421180009	

10 << < 1 > >>

Klikom na dugme „Predmet nabavke“ otvara se forma za unos predmeta nabavke:

Izmjena postupka

Pomoć X

Naziv predmeta ugovora:	Nije podjela na lotove
Kontakt osoba:	Test CNO
Vrsta postupka:	Otvoreni postupak
Kriterij za dodjelu ugovora:	Najniža cijena
Vrsta ugovora:	Robe
Kategorija:	Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom ku...)
Jezik objave obavještenja:	Bosanski
Podjela na lotove:	Ne

Izmjena

Brisanje

Predmet nabavke

Članovi tima

Tenderska dokumentacija

Ugovorni organi

Na predmetu nabavke naredna polja se preuzimaju sa poziva i nije ih dozvoljeno mijenjati:

- Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
- Trajanje okvirnog sporazuma
- Glavni CPV kod
- Dodatni CPV kodovi

Kreiraj predmet nabavke

Pomoć X

Kratak opis:		
Ukupna količina ili obim ugovora/okvirnog sporazuma:		
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	270.020,00	KM
Mjesto isporuke/ izvršenja:		
Trajanje okvirnog sporazuma:	12	Mjesec(i)
Glavni CPV kod:	(09000000-3) - Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	
Dodatni CPV kodovi:	(09111000-0) - Ugaj i goriva na bazi uglja (09111100-1) - Ugaj (09111210-5) - Mrki ugaj (09112100-8) - Lignit	

Odustati Snimiti

Nakon spašavanja predmeta nabavke u opcijama sa desne strane postaje dostupno dugme „Vezani ugovorni organi.“

Obzirom da postupak nije podijeljen na lotove, iskazane količine/vrijednosti ugovornih organa po artiklima su već uvezane na postupak i nije potrebno raditi dodatne korake.

Kroz naznačenu opciju ispod moguće je provjeriti ugovorne organe koji su vezani za predmet nabavke i njihove iskazane količine/vrijednosti po artiklima.

Kreiraj predmet nabavke

Pomoć X

Kratak opis:	Test opis	Izmjena
Ukupna količina ili obim ugovora/okvirnog sporazuma:	Test obim	Vezani ugovorni organi
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	270.020,00 KM	
Mjesto isporuke/ izvršenja:	Test mjesto	
Trajanje okvirnog sporazuma:	12	Mjesec(i)
Glavni CPV kod:	(09000000-3) - Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	
Dodatni CPV kodovi:	(09111000-0) - Ugalj i goriva na bazi uglja (09111100-1) - Ugalj (09111210-5) - Mrki ugalj (09112100-8) - Lignite	

Naznačeno dugme otvara pregled ugovornih organa koji su vezani za predmet nabavke:

Ugovorni organi učesnici na lotu

Pomoć X

Naziv	Opcije
UO-TEST-1	Opcije
UO-TEST-2	Opcije
UO-TEST-3	Opcije

OK

Preko opcija možemo doći do pregleda iskazanih potreba za konkretni ugovorni organ:

Naziv	Opcije
UO-TEST-1	Opcije ▾
UO-TEST-2	Opcije ▾
UO-TEST-3	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex-grow: 1;">Opcije ▾</div> <div style="background-color: #0072BC; color: white; padding: 2px;"> Artikli</div> </div>

OK

Na slici ispod je dat pregled iskazanih potreba za jedan konkretni ugovorni organ:

Artikal	Zatražena količina/ vrijednost	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	145,00	145,00	240,00 KM	34.800,00 KM
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	143,00	143,00	240,00 KM	34.320,00 KM
Ugalj sitni kalorijska vrijednost minimum 15 MJ	35,00	35,00	220,00 KM	7.700,00 KM

Ukupno: 76.820,00 KM

5.3. Postupci koji su podijeljeni na lotove

Neka je na e-Nabavke sistemu unesen postupak koji je podijeljen na lotove i koji je vezan za provedeni poziv.

Klikom na dugme „Predmet nabavke“ otvara se forma za unos predmeta nabavke:

Dodaj novi postupak Pomoć X

Naziv predmeta ugovora:	Podjela na lotove	Izmjena
Kontakt osoba:	Test CNO	Brisanje
Vrsta postupka:	Otvoreni postupak	Predmet nabavke
Kriterij za dodjelu ugovora:	Najniža cijena	Članovi tima
Vrsta ugovora:	Robe	Tenderska dokumentacija
Kategorija:	Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom ku...)	Ugovorni organi
Jezik objave obavještenja:	Bosanski	
Podjela na lotove:	Da	
Ponude se mogu dostaviti za:	Svi lotovi	
<input checked="" type="checkbox"/> Centralna nabavka?		
Poziv:	PC-03-0082/24 - Nabavka uglja	

Na predmetu nabavke naredna polja se preuzimaju sa poziva i nije ih dozvoljeno mijenjati:

- Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
- Glavni CPV kod
- Dodatni CPV kodovi

Kreiraj predmet nabavke ? Pomoć X

Kratak opis:

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): KM

Glavni CPV kod:

Dodatni CPV kodovi:

Način raspodjele artikala po lotovima:

Odustati Snimiti

Napomena za glavni CPV kod na predmetu nabavke ukoliko je postupak podijeljen na lotove:

U slučaju da na poziv za glavni CPV kod nije odabran CPV kod koji označava odjeljak, tada se na e-Nabavke sistemu za glavni CPV kod postavlja odjeljak kojem pripada odabrani glavni CPV kod na pozivu.

5.4. Raspodjela artikala po lotovima

Forma za predmet nabavke u slučaju podjele centralizovanog postupka na lotove sadrži dodatni selektor kojim se definiše način raspodjele artikala po lotovima.

Način raspodjele artikala po lotovima:

Ručna raspodjela

Jedinstveni artikli po lotu

Jedinstveni ugovorni organi na lotu

Dozvoljene su tri opcije:

- Ručna raspodjela
- Jedinstveni artikli po lotu
- Jedinstveni ugovorni organi na lotu

5.4.1. Ručna raspodjela

U slučaju kada je na predmetu nabavke označeno „Ručna raspodela“ za način nabavke, tada korisnik proizvoljno za svaki lot dodjeljuje ugovorne organe i vrši raspodjelu količina/vrijednosti za artikle po lotovima.

Na slici ispod prikazan je interfejs za unos lota. Naznačeno dugme navigira korisnika na pregled vezanih ugovornih organa za dati lot.

The screenshot shows a user interface for creating a lot. On the left, there are three input fields: 'Naziv' (Name) containing 'Lot I', 'Kratak opis' (Brief description) containing 'Test', and 'Ukupna količina ili obim ugovora/okvirnog sporazuma:' (Total quantity or scope of the contract/agreement) containing 'Test'. On the right, a sidebar provides options: 'Izmjena' (Change) in blue, 'Brisanje' (Delete) in red, and 'Vezani ugovorni organi' (Linked contractual organs) in blue, which is highlighted with a purple border. A 'Pomoć' (Help) button is at the top right.

Korisnik proizvoljno administrira ugovorne organe na lotu. Na lot je moguće dodati smo ugovorne organe koji su u pozivu iskazali potrebe.

The screenshot shows a list of contractual organ participants. It includes a header 'Ugovorni organi učesnici na lotu' and a table with one row for 'UO-TEST-1'. To the right is a sidebar with 'Opcije' (Options) dropdown showing 'Artikli' (Articles) and 'Brisanje' (Delete). At the bottom right is a green 'OK' button.

Do interfejsa za unos količina/vrijednosti po artiklima za ugovorni organ može se doći klikom na „Opcije“ odabirom opcije „Artikli“.

U koloni „Zatražena količina/vrijednost“ ispisuju se količine/vrijednosti koje je ugovorni organ iskazao kroz svoj zahtjev u pozivu za iskazivanje potreba.

Korisnik proizvoljno za svaki lot navodi količinu/vrijednost po artiklu.

UO-TEST-1 - Artikli nabavke

Pomoć X

Artikal	Zatražena količina/ vrijednost	Količina	Procijenjena jedinična cijena	Procijenjena vrijednost
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	300,00	0,00	240,00 KM	0,00 KM
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	120,00	0,00	240,00 KM	0,00 KM
Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	40,00	0,00	220,00 KM	0,00 KM

Ukupno: 0,00 KM

Odustati Snimiti

5.4.2. Jedinstveni artikli po lotu

U slučaju kada je na predmetu nabavke označeno „Jedinstveni artikli po lotu“ za način nabavke, tada korisnik na interfejsu za lot navodi articlje koji će se uvezati za lot.

U ovom slučaju articlji su jedinstveni po lotovima, tj. isti articl ne može biti naveden na dva ili više lotova.

Ugovorni organi i količine/vrijednosti po artiklima biti će automatski uvezani u zavisnosti od navedenih articala na lotu.

Lot I

Pomoć X

Naziv:	Lot I
Kratak opis:	Test
Ukupna količina ili obim ugovora/okvirnog sporazuma:	Test
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	0,00 KM
Mjesto isporuke/ izvršenja:	Test
Trajanje okvirnog sporazuma:	12 Mjesec(i) × ▾
Glavni CPV kod:	(09111000-0) - Ugalj i goriva na bazi uglja × ▾
Dodatni CPV kodovi:	-
Artikli:	<p>Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna topotna snaga 17000 KJ/kg)</p> <p>Ugalj sitni kalorijska vrijednost minimum 15 MJ</p> <p>Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna topotna snaga 13000 KJ/kg)</p> <p>Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna topotna snaga 17000 KJ/kg)</p>

5.4.3. Jedinstveni ugovorni organi na lotu

U slučaju kada je na predmetu nabavke označeno „Jedinstveni artikli po lotu“ za način nabavke, tada korisnik na interfejsu za lot navodi ugovorne organe koji će se uvezati za lot.

U ovom slučaju ugovorni organi su jedinstveni po lotovima, tj. isti ugovorni organ ne može biti naveden na dva ili više lotova.

Količine/vrijednosti po artiklima biti će automatski uvezani u zavisnosti od navedenih ugovornih organa na lotu.

6. Objava obavještenja o dodjeli i unos ponude za centralizovanu javnu nabavku

6.1. Unos dodjele na postupku (uz provođenje aukcije)

Neka je kroz e-CJN sistem proveden poziv i neka su prikupljene potrebe ugovornih organa kao što je prikazano na slici ispod:

Stavke:

Artikal	Pakovanje	Procijenjena jedinična cijena	Naručena količina	Naručena vrijednost
<input checked="" type="checkbox"/> Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	240,00 KM	119,00	28.560,00 KM
<input checked="" type="checkbox"/> Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	220,00 KM	67,00	14.740,00 KM
<input checked="" type="checkbox"/> Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	240,00 KM	122,00	29.280,00 KM

Ukupno naručeno: 72.580,00 KM

Za prikupljene potrebe pokrenut je postupak centralizovane javne nabavke na e-Nabavke sistemu pri čemu je u tom postupku predviđena aukcija. Postupak je doveden do tačke da je urađena objava obavještenja o nabavci.

Neka su za dati postupak dva ponuđača podnijela ponude. Obje ponude su prihvatljive i date su u nastavku:

Ponuda ponuđača PON-TEST-1:

Artikal	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	119,00	219,00	26.061,00
Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	67,00	200,00	13.400,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	122,00	233,00	28.426,00
Ukupno:				67.887,00

Ponuda ponuđača PON-TEST-2:

Artikal	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortimana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	119,00	215,00	25.585,00
Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	67,00	211,00	14.137,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	122,00	245,00	29.890,00
Ukupno:				69.612,00

Da bi se zakazala aukcija potrebno je unijeti ponude od oba ponuđača. Unosi se ukupna vrijednost ponude za oba ponuđača.

Ponuda ponuđača PON-TEST-1:

PON-TEST-1

Cijena 67.887,00 KM (bez PDV-a)

Ponuda ponuđača PON-TEST-2:

PON-TEST-2

Cijena 69.612,00 KM (bez PDV-a)

Neka je za unesene ponude kroz e-Nabavke sistem održana aukcija.

Ispod je data početna rang lista ponuđača:

POČETNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU POZVANI DA UČESTVUJU U E-AUKCIJI

R.br.	Naziv ponuđača	IDB/JIB	Početna cijena u KM bez PDV-a	Rang
1	PON-TEST-1	444656789127	67887,00	1
2	PON-TEST-2	444656789128	69612,00	2

Nakon održane aukcije konačna rang lista:

KONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

R.br.	Naziv ponuđača	IDB/JIB	Konačna cijena u KM bez PDV-a	Umanjenje cijene	Rang
1	PON-TEST-1	444656789127	49020,69	27,79% **	1
2	PON-TEST-2	444656789128	60205,10	13,51% **	2


** Označava približnu vrijednost procentualnog umanjenja nakon zaokruživanja na dvije decimale

Ponuđač PON-TEST-1 je ponudio najbolju ponudu, početna cijena ponude je umanjena za 27,79%, odnosno sa 67.887,00 na 49.020,69 KM.

Da bi bilo moguće uraditi objavu obaveštenja o dodjeli, na e-Nabavke sistemu je potrebno prvo unijeti dodjelu te nakon unosa dodjele unijeti i vrijednosti pojedinačnih stavki za pobjedničke ponude.

Neka je unesena dodjela i neka je kao pobjednik na dodjeli odabran ponuđač PON-TEST-1.

Dugme „Ponude“ postati će dostupno na predmetu nabavke/lotu nakon unosa dodjele.



Ukoliko se pokuša uraditi objava obavještenja o dodjeli, bez da su prethodno unesene jedinične stavke pobjedničke ponude, sistem će vratiti grešku:



U nastavku je prikazan interfejs za unos pojedinačnih stavki ponude:

Ponude Pomoć X

PON-TEST-1

Stavke iz dostavljene ponude

Naziv	Količina	Jedinična cijena	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	119	0,00	0,00
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	67	0,00	0,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	122	0,00	0,00

Ukupno: 0,00 KM

Odustati Snimiti

Obzirom da je na ponudi odabran ponuđač PON-TEST-1, i na interfejsu za unos stavki ponude biti će naznačeno da se radi o unosu stavki za ponuđača PON-TEST-1.

Stavke se unose u obliku kako ih je dostavio ponuđač u svojoj ponudi:

Ponude Pomoć X

PON-TEST-1

Stavke iz dostavljene ponude

Naziv	Količina	Jedinična cijena	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	119	219,00	26.061,00
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	67	200,00	13.400,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	122	233,00	28.426,00

Ukupno: 67.887,00 KM

Odustati Snimiti

Nakon što se unesu i sačuvaju stavke, sistem će izračunati konačne vrijednosti stavki (zaokružene na 9 decimala) na osnovu procentualnog umanjenja ponude na aukciji:

Ponude

PON-TEST-1

Izmjena

Naziv	Količina	Jedinična cijena	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	119	219,00	26.061,00
Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	67	200,00	13.400,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	122	233,00	28.426,00

Ukupno: 67.887,00 KM

Naziv	Količina	Jedinična cijena	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	119	158,138246055	18.818,451280545
Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	67	144,418489548	9.676,038799716
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	122	168,247540324	20.526,199919528

Ukupno: 49.020,69 KM

Odustati

Tek nakon što sto su unesene stavke ponude moguće je uraditi objavu obavještenja o dodjeli.

U sekciji o dodjeli okvirnog sporazuma u obavještenju biti će navedeni konačni iznosi za ugovorne organe za koje je provedena centralizovana nabavka.

IV 5. Informacije o ugovornim organima za čije potrebe se provodi centralizovana nabavka

R.Br.	Naziv ugovornog organa	IDB/JIB	Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM	Datum zaključenja okvirnog sporazuma
1	UO-TEST-1	0124456789127	4725,372978015	17.07.2024.
2	UO-TEST-2	0124456789128	11809,099890359	17.07.2024.
3	UO-TEST-3	0124456789129	2753,338503234	17.07.2024.
4	UO-TEST-4	5678901234567	10241,437186307	17.07.2024.
5	UO-TEST-5	5678901234568	15636,189863385	17.07.2024.
6	UO-TEST-6	5678901234569	3855,251578489	17.07.2024.

6.2. Unos dodjele na postupku (bez provođenja aukcije)

Neka je kroz e-CJN sistem proveden poziv i neka su prikupljene potrebe ugovornih organa kao što je prikazano na slici ispod:

Stavke

Artikal	Pakovanje	Procijenjena jedinična cijena	Naručena količina	Naručena vrijednost
<input checked="" type="checkbox"/> Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	240,00 KM	119,00	28.560,00 KM
<input checked="" type="checkbox"/> Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	220,00 KM	67,00	14.740,00 KM
<input checked="" type="checkbox"/> Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	240,00 KM	122,00	29.280,00 KM

Ukupno naručeno: 72.580,00 KM

Za prikupljene potrebe pokrenut je postupak centralizovane javne nabavke na e-Nabavke sistemu pri čemu je u tom postupku nije predviđena aukcija ili je zaprimljena samo jedna prihvatljiva ponuda.

Neka je na postupku zaprimljena samo jedna ponuda od ponuđača PON-TEST-2:

Artikal	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	119,00	215,00	25.585,00
Ugalj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	67,00	211,00	14.137,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	122,00	245,00	29.890,00
Ukupno:				69.612,00


Neka je unesena dodjela za ponuđača PON-TEST-2.

Dodjela


Pomoć X

Datum zaključenja okvirnog sporazuma:	15.07.2024 <input type="button" value=""/>	Vrijednost (bez PDV-a):	69.612,00 <input type="button" value="KM"/>
Datum početka okvirnog sporazuma:	15.07.2024 <input type="button" value=""/>	Datum završetka okvirnog sporazuma:	15.07.2025 <input type="button" value=""/>
Godišnja vrijednost okvirnog sporazuma (bez PDV-a):	69612,00 <input type="button" value="KM"/>	Mjesečna vrijednost okvirnog sporazuma (bez PDV-a):	<input type="button" value=""/>
Broj primljenih ponuda:	1	Broj prihvatljivih ponuda:	1
Vrijednost najniže prihvatljive ponude (bez PDV-a):	69.612,00 <input type="button" value="KM"/>	Vrijednost najviše prihvatljive ponude (bez PDV-a):	69.612,00 <input type="button" value="KM"/>
<input type="checkbox"/> Da li su korištena sredstva EU?			
<input type="checkbox"/> Da li su korišteni pravni lijekovi?			
Dodatne informacije: 			
Izabrani ponuđač i ili grupa ponuđača (moguće više ako je okvirni sporazum):	PON-TEST-2 X		
<input type="checkbox"/> Moguće podugovaranje? <input type="checkbox"/> Dodjela kroz pregovarački postupak			
<input type="button" value="Odustati"/>		<input type="button" value="Snimiti"/>	<input type="button" value="Brisanje"/>

Dugme „Ponude“ postati će dostupno na predmetu nabavke/lotu nakon unosa dodjele.



Ukoliko se pokuša uraditi objava obavještenja o dodjeli, bez da su prethodno unesene jedinične stavke pobjedničke ponude, sistem će vratiti grešku:



U nastavku je prikazan interfejs za unos pojedinačnih stavki ponude:

Ponude Pomoć X

PON-TEST-2

Stavke iz dostavljene ponude

Naziv	Količina	Jedinična cijena	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	119	0,00	0,00
Ugalj-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	67	0,00	0,00
Ugalj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	122	0,00	0,00

Ukupno: 0,00 KM

Odustati Snimiti

Obzirom da je na ponudi odabran ponuđač PON-TEST-2, i na interfejsu za unos stavki ponude biti će naznačeno da se radi o unosu stavki za ponuđača PON-TEST-2.

Stavke se unose u obliku kako ih je dostavio ponuđač u svojoj ponudi:

Ponude

PON-TEST-2

Izmjena

Stavke iz dostavljene ponude

Naziv	Količina	Jedinična cijena	Cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	119	215,00	25.585,00
Ugajli-lignit(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	67	211,00	14.137,00
Ugajli-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	122	245,00	29.890,00

Ukupno: 69.612,00 KM

Odustati

Nakon što se unesu i sačuvaju stavke, moguće je uraditi objavu obaveštenja o dodjeli.

U sekciji o dodjeli okvirnog sporazuma u obaveštenju biti će navedeni konačni iznosi za ugovorne organe za koje je provedena centralizovana nabavka.


IV 5. Informacije o ugovornim organima za čije potrebe se provodi centralizovana nabavka

R.Br.	Naziv ugovornog organa	IDB/JIB	Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM	Datum zaključenja okvirnog sporazuma
1	UO-TEST-1	0124456789127	6688,000000000	15.07.2024.
2	UO-TEST-2	0124456789128	16888,000000000	15.07.2024.
3	UO-TEST-3	0124456789129	3924,000000000	15.07.2024.
4	UO-TEST-4	5678901234567	14674,000000000	15.07.2024.
5	UO-TEST-5	5678901234568	21990,000000000	15.07.2024.
6	UO-TEST-6	5678901234569	5448,000000000	15.07.2024.

7. Administracija okvirnih sporazuma

7.1. Navigacija do interfejsa za pregled okvirnih sporazuma

Do interfejsa za pregled okvirnih sporazuma moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za potrebno je kliknuti sekciju „Nabavke“, zatim podsekciju „Okvirni sporazumi“ te u konačnici na meni element „Pretraga“.

7.2. Pregled okvirnih sporazuma

Prikazani interfejs pruža listu svih unesenih okvirnih sporazuma.

The screenshot shows a user interface for managing framework agreements. At the top, there is a breadcrumb navigation: Nabavke > Okvirni sporazumi > Pretraga. Below the navigation is a search bar labeled "Pretraga po ključnim riječima" with a magnifying glass icon. To the right of the search bar are three buttons: "Ponišiti" (Cancel), "Osvježiti" (Refresh), and "Eksportovati" (Export). Further to the right is a blue button with a plus sign and the text "Dodati" (Add). Below the search area is a table header row with columns: "ID" (with sorting icons), "Broj okvirnog sporazuma" (with sorting icons), and several other columns that are partially visible or have their headers removed. The main body of the table is empty, displaying the message "No Rows To Show".

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filter po kojem je moguće pretraživati okvirne sporazume.

Tabela sa slike iznad sadrži jedan okvirni sporazum.

7.3. Forma za unos okvirnog sporazuma

Do forme za unos okvirnog sporazuma dolazi se preko interfejsa pregleda okvirnih sporazuma.

Klikom na naznačeno dugme „Dodati“ otvara se forma za unos.

The screenshot shows a search interface for procurement notices. At the top, there is a search bar labeled 'Pretraga po ključnim riječima' (Search by key terms) with a magnifying glass icon. Below the search bar are three buttons: 'Ponišiti' (Cancel), 'Osvoježiti' (Preview), and 'Eksportovati' (Export). On the right side of the interface, there is a large purple-bordered button labeled '+ Dodati' (Add). The main area displays a table header with columns: 'ID', 'Broj okvirnog sporazuma', 'Vrijedi od', 'Aneksi', and 'Aksi'. A message 'No Rows To Show' is displayed below the table.

U nastavku je izgled forme za unos:

The screenshot shows the 'DODAVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA' (Adding Framework Agreement) form. It includes fields for 'Broj okvirnog sporazuma*' and 'Datum zaključenja*'. Below these fields is a 'Dokument' section with a button labeled 'Izaberite dokument' (Select document). At the bottom of the form are two buttons: 'Odustati' (Cancel) and 'Sačuvati' (Save).

Da bi se sačuvao okvirni sporazum potrebno je unijeti naredna polja:

- Broj okvirnog sporazuma – protokolarni broj okvirnog sporazuma
- Datum zaključenja – datum zaključenja okvirnog sporazuma

Opcionalno je moguće prilikom unosa okvirnog sporazuma zakačiti i skenirani dokument okvirnog sporazuma koji će kasnije moći preuzeti ugovorni organi za koje je provedena nabavka.

Nakon što su uneseni podaci za sva obavezna polja, dugme za spašavanje postaje omogućeno.

DODAVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Broj okvirnog sporazuma* OS-01-07/2024

Datum zaključenja* 15.07.2024.

Dokument

Izaberite dokument Izbrišati Naziv Scan OS-a.pdf Veličina 4 B Progres Status ✓

Scan OS-a.pdf 4 B

Odustani Sačuvati

Klikom na naznačeno dugme „Sačuvati“ završen je unos okvirnog sporazuma u sistem. Korisnik se navigira na pregled svih okvirnih sporazuma pri čemu se u tabeli nalazi i novo uneseni okvirni sporazum.

Centralni nabavni organ - TK Bosanski ▾

Nabavke > Okvirni sporazumi > Pretraga

Pretraga po ključnim riječima

Poništiti Osvježiti Eksportovati Dodati


ID	Broj okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Aneksi	
15	OS-01-07/2024	15.07.2024.		

Broj redova 10 ▾ 1 Naredna > 1 - 1 od 1

7.4. Forma za izmjenu okvirnog sporazuma


Do forme za izmjenu okvirnog sporazuma dolazi se preko interfejsa pregleda okvirnih sporazuma.

Klikom na naznačenu opciju za izmjenu na nekom od redova u tabeli, otvara se forma za izmjenu tog okvirnog sporazuma.



The screenshot shows a search interface for 'Okvirmi sporazumi'. At the top, there's a search bar labeled 'Pretraga po ključnim riječima' with a magnifying glass icon. Below it are three buttons: 'Ponišiti' (Cancel), 'Osvojiti' (Select), and 'Eksportovati' (Export). To the right is a '+ Dodati' (Add) button. The main area contains a table with one row. The columns are: 'ID', 'Broj okvirnog sporazuma', 'Vrijedi od', 'Aneksi', and an empty column. The first column has a delete icon. The second column contains '15' and 'OS-01-07/2024'. The third column contains '15.07.2024.'. The fourth column contains an empty link icon. Below the table, it says 'Broj redova: 10' and '1 - 1 od 1'. Navigation buttons include '< Prethodna', '1', and 'Naredna >'.

U nastavku je dat izgled interfejsa forme za izmjenu.



The screenshot shows the 'IZMJENA OKVIRNOG SPORAZUMA' (Change of Framework Agreement) form. It includes fields for 'Broj okvirnog sporazuma' (OS-01-07/2024) and 'Datum zaključenja' (15.07.2024). Below these are sections for 'Dokument' (Document) and a file input field containing 'Scan OS-a.pdf' (4 B). On the right, there's a sidebar titled 'OPCIJE' (Options) with three buttons: 'Izmijeniti' (Change), 'Izbrišiši' (Delete), and 'Aneksi' (Attachments).

Panel sa desne strane sadrži tri opcije:

- Izmijeniti – polja na formi postaje moguće izmijeniti i spasiti podatke
- Brisanje – brisanje okvirnog sporazuma
- Aneksi – navigacija sa aneksima okvirnih sporazuma koji su vezani za dati okvirni sporazum

7.5. Brisanje okvirnog sporazuma

Brisanje okvirnog sporazuma može se uraditi preko opcije za brisanje sa interfejsa forme za izmjenu okvirnog sporazuma:

Centralni nabavni organ - TK

Nabavke > Okvirni sporazumi > Izmjena

IZMJENA OKVIRNOG SPORAZUMA

Broj okvirnog sporazuma*
OS-01-07/2024

Datum zaključenja*
15.07.2024.

Dokument
Izaberite dokument

Scan OS-a.pdf

4 B

OPCIJE

Izmijeniti

Izbrisati

Aneksi

< Nazad

Klikom na dugme za „Izbrisati“ otvara se dijalog za potvrdu.

Centralni nabavni organ - TK

Nabavke > Okvirni sporazumi > Izmjena

IZMJENA OKVIRNOG SPORAZUMA

Broj okvirnog sporazuma*
OS-01-07/2024

Datum zaključenja*
15.07.2024.

Dokument
Izaberite dokument

Scan OS-a.pdf

4 B

OPCIJE

Izmijeniti

Izbrisati

Aneksi

< Nazad

Potvrda brisanja
Da li ste sigurni da želite izbrisati ovaj unos?

Ne Da

Nakon potvrde na dijalogu, okvirni sporazum je obrisan iz sistema.


Napomena:

Brisanje okvirnog sporazuma je dozvoljeno samo u slučaju da okvirni sporazum nije uvezan ni na jednu ponudu i da ne postoje aneksi okvirnog sporazuma koji se vežu na njega.

8. Administraciju ponuda

8.1. Navigacija do interfejsa za pregled ponuda

Do interfejsa za pregled ponuda moguće je doći pomoću aplikacijskog menija:



Meni se otvara klikom na ikonu koja je pozicionirana u gornjem lijevom dijelu aplikativnog interfejsa. Meni sadrži sekcije i navigacione elemente.

Da bi se navigiralo na interfejs za potrebno je kliknuti sekciju „Nabavke“, zatim podsekciju „Ponude“ te u konačnici na meni element „Pretraga“.

Napomena:

Ponude se unose na e-Nabavke portalu i u trenutku kada se uradi objava obavještenja o dodjeli se sinhroniziraju na e-CJN portal.

Na e-CJN portalu ponude prenesene sa e-Nabavke portala se nadopunjaju podacima koji su specifični za e-CJN portal.

8.2. Pregled ponuda

Prikazani interfejs pruža listu svih unesenih ponuda.

The screenshot shows a web-based application for managing bids. At the top, there's a dark header bar with the text "Centralni nabavni organ - TK" and "Bosanski". Below the header, a breadcrumb navigation shows "Ponude > Pretraga". The main area contains two search input fields: "Pretraga po ključnim riječima" and "Pretraga po lotovima", each with a magnifying glass icon. Below these are three buttons: "Poništiti" (Delete), "Osvoježiti" (Accept), and "Eksportovati" (Export). A table displays a single row of data:

ID	Broj okvirnog sporazuma	Broj ponude	Lot	Aneksi	
21			Lot 1		

At the bottom of the table, there are pagination controls: "Broj redova 10", "Prethodna 1 Naredna", and "1-1 od 1".

U gornjem dijelu interfejsa nalaze se filteri po kojem je moguće pretraživati ponude.

Tabela sa slike iznad sadrži jednu ponudu.

8.3. Forma za izmjenu ponude (dopunu podataka)

Ponude se unose na e-Nabavke portalu i prenose mehanizmom sinhronizacije ne e-CJN portal. Nakon što je ponuda prenešena na e-CJN portal takvu ponudu je potrebno dopuniti dodatnim podacima koristeći formu za izmjenu.

Do forme za izmjenu ponude dolazi se preko interfejsa pregleda ponuda.

Klikom na naznačenu opciju za izmjenu na nekom od redova u tabeli, otvara se forma za izmjenu te ponude.

ID	Broj okvirnog sporazuma	Broj ponude	Lot	Aneksti
21			Lot 1	

Napomena:

Da bi ugovorni organi za koje je proveden postupak javne nabavke imali pristup okvirnom sporazumu i mogli vršiti administraciju narudžbi neophodno je da se ponuda dopuni brojem i uveže sa okvircim sporazumom na e-CJN portalu.

U nastavku je izgled forme za izmjenu:

Centralni nabavni organ - TK

Bosanski ▾

Nabavke > Izmjena > 1116-1-1-22/24 - Nabavka uglja > Lotovi > Lot 1. - Lot I > Ponude

IZMJENA PONUDE

Postupak
Nabavka uglja

Lot
Lot I

Ponuđači

Naziv	Registrovan	Vodeći
PON-TEST-2	✓	✓

Broj ponude*

Broj okvirnog sporazuma*

Stavke

Artikal	Pakovanje	Količina	Jedinična cijena	Cijena	Konačna jedinična cijena	Konačna cijena
Nabavka i isporuka mrkog uglja assortirana kocka (30-65 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	40,00	215,00 KM	8.600,00 KM	151,272749090 KM	6.050,909963600 KM
Ugaj-lignite(+80 mm, minimalna toplotna snaga 13000 KJ/kg)	Tona	35,00	211,00 KM	7.385,00 KM	148,458372363 KM	5.196,043032705 KM
Ugaj-orah (15-40 mm, minimalna toplotna snaga 17000 KJ/kg)	Tona	47,00	245,00 KM	11.515,00 KM	172,380574545 KM	8.101,887003615 KM

Ukupno: 19.348,84 KM

Sinhronizirano
14.07.2024. 14:38:37

Sinhronizacija ID
15680

< Nazad

OPCIJE

Izmjeniti

Aneksi ponuda

Klikom na dugme „Izmjeniti“ postaje moguć unos vrijednosti.

Ponudu je neophodno dopuniti narednim podacima:

- Broj ponude – protokolarni broj ponude
- Okvirni sporazum – selektor za izbor okvirnog sporazuma za koji se veže ponuda

Nakon što su uneseni podaci navedena dva polja iznad, dugme za spašavanje postaje omogućeno.